"GLYW GÂN UNIG BYTH BYDD"—Anad.

A COLLECTION OF WELSH HYMNS

FOR USE ON
SUNDAY EVENINGS AND FESTIVALS
BY

CÔR-Y-CASTELL

Conductors:
Mr. TED BEVAN
Mr. J. STEPHENS

Guest Conductor:
Mr. FRED EVANS, Llwynhendy
Organist:
Mr. GERAINT L. JONES

Every Sunday Evening during the Summer months

CROESAW i
CÔR y CASTELL

THE COLLECTIONS ARE IN AID OF CHARITABLE INSTITUTIONS

Permission must be obtained before
any of these Hymns can be published

PROGRAMME 5p.

Cambrian News, (Aberystwyth) Ltd.

CÔR Y CASTELL

Conductors: Mr. TED BEVAN
Mr. JACK STEPHENS
Organist: Mr. GERAINT L. JONES

Appeal by: Mr. GWILYM GRIFFITH

Great Work for Local Charities

COR Y CASTELL (The Choir of the Castle) is not a choir with any set membership, but one of those gatherings characteristic of the Welsh people, where they meet together and sing—purely for the love of it. The choir originated in 1903, when the conductor of a small group, singing for their own pleasure, was approached by visitors, who suggested that he might take a collection and hand it over to a local charity. To this request the conductor acceded and the money was handed over to the Infirmary. Since then, Cor y Castell has steadily increased in popularity and its singing every Sunday evening is one of the features of Welsh life much enjoyed by visitors from other parts of Wales no less than by those from over the border.

By the close of the summer of 1973 the Choir had collected a total sum of £8,400 and this has been divided between local and other charities.

The Choir appeals to the audience to join in the singing, and the Conductor is prepared always to consider requests for any particular hymn.

The amount collected during Season 1973 was £297.84.

Donated to the following Charities:

	£
Aberystwyth Branch Old Age Pensioners	17·00
Aberystwyth Branch Royal British Legion	12·00
Aberystwyth Branch Salvation Army	5·00
Aberystwyth Branch Royal Welch Fusiliers Association	8·00
British Sailors' Society	10·00
British Red Cross Society	10·00
Cancer Research Campaign	12·00
Cancer Relief	12·00
Cardiganshire Blind Society	17·00
Dr. Barnardo's Homes	5·50
League of Friends	25·00
National Society for the Prevention of Cruelty to Children	15·00
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals	5·00
Rhondda Blind Welfare Society	10·00
Royal National Lifeboat Society	6·00
Remedial Unit, Park Avenue, Aberystwyth for Handicapped Children	5·00
Sunshine Home for Blind Babies	18·50
Social Centre for Handicapped People	10·00
Multiple Sclerosis Research	10·00
Total	£213·00

The Secretary is Mr. Gwilym Griffith, No. 50 Bridge Street, Aberystwyth to whom any communications regarding the choir should be addressed. The amount collected during the season 1973 was £297·84.

1.—BRENIN SEION

Pwy all beidio canu
Moliant iddo Ef,
Y mae Brenin Seion
Wedi dod i'r dref.

Cytgan:
Moliant, moliant,
Rhaid i blant roi moliant,
Moliant, Moliant iddo Ef,
Moliant iddo Ef, Moliant iddo Ef.

Taenu wnawn ein gwisgoedd
Gorau ar y ffyrdd,
Taflwn ar Ei lwybrau
Gangau'r Palmwydd gwyrdd.

Ar ei ebol asyn
O! mor fwyn y daw,
Fe all plentyn bychan
Gydio yn Ei law.

Gydag Ef i Salem
Awn yn llon ac iach,
Y mae'r Iesu'n ennill
Calon plentyn bach.

2.—SYCHU DAGRAU

Bydd canu yn y nefoedd
Pan ddelo'r saint ynghyd,
Y rhai fu oddi cartref,
O dy eu Tad cyhyd:
Dechreuir y gynghanedd,
Ac ni bydd wylo mwy
Ond Duw a sych bob deigryn
Oddi wrth eu llygaid hwy.

Cytgan:
Bydd canu yn y nefoedd,
Pan ddelo'r saint ynghyd,
Y rhai fu oddi cartref,
O dy eu Tad cyhyd.

Mae'r Iesu yn darparu
Trigfannau yn y nef.
I wneuthur croesaw helaeth
I'w holl ddilynwyr ef:
Dechreuant fod yn llawen,
Ac ni bydd gofid mwy:
Ond Duw a sych bob deigryn
Oddi wrth eu llygaid hwy.

Bydd canu yn y nefoedd, etc.

Pan ddelo'r pererinion
I gwrddyd yn y nef,
Rhyw ganu mawr diddiwedd
A glywir 'Iddo Ef!'
Pob un a'i dannau'n dynion
Yn seinio marwol glwy
A byth ni chlywir diwedd
Ar eu caniadau hwy.

Bydd canu yn y nefoedd, etc.

PEDR HIR

3.—LLEF

O Iesu mawr! rho'th anian bur
I eiddil gwan mewn anial dir,
I'w nerthu drwy'r holl rwystrau sy'
Ar ddyrys daith i'r Ganaan fry.

Pob gras sydd yn yr eglwys fawr,
Fry yn y nef, neu ar y llawr,
Caf feddu'r oll—eu meddu'n un,
Wrth feddu D'anian Di Dy Hun.

Mi lyna'n dawel wrth Dy draed,
Mi ganaf am rinweddau'th waed
Mi garia'r groes, mi nofia'r don,
Ond cael Dy anian dan fy mron.

4.—THY NATURE, LORD, TO GIVE TO ME

Cyfieithiad o Emyn D.C., "O Iesu mawr rho'th anian bur."

Thy nature, Lord, Oh, give to me,
That I so frail may strengthen'd be.
The storms of life may I withstand
While trav'lling through to Canaan land.

All grace within Thy glorious Church
In heaven above and here on earth,
I shall possess with one accord
If I Thy nature have, Oh Lord.

At Thy dear feet i'll calmly cling,
The virtue of Thy blood I'll sing,
I'll bear the cross, surmount the wave
For Thou art mighty, Thou wilt save.

M. DAVIES
Pontypridd. (O'r "Goleuad")

5.—CRIMMOND

The Lord's my Shepherd, I'll not want;
He makes me down to lie
In pastures green, He leadeth me
The quiet waters by.

My soul He doth restore again,
And me to walk doth make,
Within the paths of righteousness,
E'en for His own name's sake.

Yea, tho' I walk in death's dark vale,
Yet will I fear no ill,
For Thou art with me, and Thy rod
And staff me comfort still.

My table Thou has furnished
In presence of my foes.
My head Thou dost with oil anoint,
And my cup overflows.

Goodness and mercy all my life
Shall surely follow me;
And in God's house for evermore
My dwelling-place shall be.

6.—BLAENWERN

Atat, Arglwydd, tro fy wyneb,
Ti yw f'unig noddfa lawn.
Pan fo cyfyngderau'n gwasgu—
Cyfyngderau trymion iawn:
Dal fi i fyny 'ngrym y tonnau,
D'oes ond dychryn ar bob llaw;
Rho dy help, Dywysog bywyd,
I gael glanio'r ochor draw.

Ti gei 'mywyd, Ti gei f'amser,
Ti gei 'noniau o bob rhyw
P'odd y beiddiaf gadw mymryn
O fendithion pur fy Nuw?
Ffrydia'r nefoedd wen i waered,
Tyn garcharor caeth i maes,
Fe gaiff nef a daear glywed
Atsain gwaredigol ras.

If you cannot cross the ocean,
And the heathen lands explore,
You can find the heathen nearer,
You can find them at your door;
If you cannot give your thousands
You can give the widow's mite,
And the least you give for Jesus
Will be precious in His sight.

Let none hear you idly saying:
There is nothing I can do!
While the souls of men are dying,
And the Master calls for you,
Take the task He gives you gladly;
Let His work your pleasure be;
Answer quickly when He calleth,
Here am I: send me, send me!

7.—PENLAN

O! Iachawdwriaeth gadarn,
O! Iachawdwriaeth glir
'Fu dyfais o'i chyffelyb
Erioed ar for na thir:
Mae yma ryw ddirgelion,
Rhy ddyrys ŷnt i ddyn,
Ac nid oes all eu dadrys
Ond Duwdod mawr ei Hun.

O! ras di-drai, diderfyn,
Tragwyddol ei barhad!
Yng nghlwyfau'r Oen fu farw
Yn unig mae iachâd:
Iachâd oddi wrth euogrwydd,
Iachâd o ofnau'r bedd
A chariad wedi'i wreiddio
Ar sail tragwyddol hedd.

O Jesus I have promised
To serve Thee to the end
Be Thou for ever near me,
My Master and my Friend.
I shall not fear the battle
If Thou art by my side,
Nor wander from the pathway
If Thou wilt be my Guide.

O Jesus Thou hast promised
To all who follow Thee,
That where Thou art in Glory
There shall Thy servant be.
And, Jesus, I have promised
To serve Thee to the end;
Oh! give me grace to follow,
My Master and my Friend.

W.—TH.

8.—PRICE

I Galfaria trof fy wyneb—
Ar Galfaria gwyn fy myd.
Y mae gras ac anfarwoldeb
Yn diferu drosto i gyd:
"Pen Calfaria!"
Yno, f'enaid, gwna dy nyth.

Yno clwyaf yn yr awel
Salmau'r nef yn dod i lawr,
Ddysgwyd wrth afonydd Babel,
Gynt yng ngwlad y cystudd mawr
"Pen Calfaria."
Gydia'r ddaear wrth y nef!

Dyfed.

Gwaed y groes sy'n codi fyny
'R eiddil yn goncwerwr mawr
Gwaed y groes sydd yn darostwng
Cewri cedryn fyrdd i lawr:
Gad im' deimlo
Awel o Galfaria fryn.

9.—SARON

Trwy ganiatâd Pwyllgor
Caniedydd Cynulleidfaol,
Thomas Hughes, Gendros, 1870-1910.

Mae'n hyfryd meddwl ambell dro,
Wrth deithio'r anial le,
Ar ôl ein holl flinderau dwys,
Cawn orffwys yn y ne'.

Pan ar ddiffygio gan y daith,
A lludded maith y lle,
Mor hoff yw gwybod—wedi hyn
Cawn orffwys yn y ne'.

Er colli ein cyfeillion hoff
Yn yr Iorddonen gref,
Mae'n felys meddwl—eto 'nghyd,
Cawn gwrddyd yn y nef.

Cymhwyser ni drwy'r Ysbryd Glan,
A'i rasol ddoniau Ef,
Nes delom, fel 'twysennau llawn
Yn aeddfed iawn i'r nef.

GLAN GEIRIONYDD.

There is a green hill far away,
Without a city wall,
Where the dear Lord was crucified,
Who died to save us all.

There was no other good enough
To pay the price of sin:
He only could unlock the gate
Of Heaven and let us in.

10.—ARIZONA

Dal fi, fy Nuw, dal fi i'r lan,
'N enwedig dal fi lle'r wy'n wan;
Dal fi yn gryf nes myn'd i maes
O'r byd sy'n llawn o bechod cas.

Gwna fi'n gyfoethog ym mhob dawn,
Gwna fi fel halen peraidd iawn;
Gwna fi fel seren oleu, wiw,
'N disgleirio yn y byd 'r wy'n byw.

Dysg im fy Nuw, dysg im pa fodd
I ddweud a gwneuthur wrth Dy fodd;
Dysg fi ryfela a'r ddraig heb goll
A dysg fi i goncro 'mhechod oll.

Tra caffwyf rodio'r ddaear hon,
Rho'th hedd fel afon dan fy mron;
Ac yn y diwedd moes Dy law
I'm dwyn i mewn i'r nefoedd draw.

When I survey the wondrous cross
On which the Prince of Glory died,
My richest gain I count but loss
And pour contempt on all my pride.

Forbid it Lord, that I should boast
Save in the death of Christ my God:
All the vain things that charm me most
I sacrifice them to His blood.

See from His head, His hand, His feet
Sorrow and love flow mingled down!
Did e'er such love and sorrow meet,
Or thorns compose so rich a crown?

Were the whole realm of nature mine,
That were a present far too small
Love so amazing, so Divine,
Demands my soul, my life, my all.

11.—HYFRYDOL

Mewn anialwch 'r wyf yn trigo,
Temtasiynau ar bob llaw,
Heddiw tanllyd saethau yma,
Fory, tanllyd saethau draw,
Minnau'n gorfod aros yno,
Yn y canol, rhwng y tan
Tyrd, fy Nuw, a gwel f'amgylchiad,
Yn dy allu tyrd ymlaen.

Marchog, Iesu, yn llwyddiannus,
Gwisg dy gleddau 'ngwasg dy glun
Ni all daear dy wrthnebu
Chwaith nac uffern fawr ei hun:
Mae dy Enw mor ardderchog,
Pob rhyw elyn gilia draw
Mae dy arswyd trwy'r greadigaeth;
Tyrd am hynny maes o law.

Tyn fy enaid o'i gaethiwed,
Gwawried bellach fore dydd,
Rhwyga'n chwilfriw ddorau Babel,
Tyn y barrau heyrn yn rhydd:
Gwthied caethion yn finteioedd
Allan, megys tonnau llif,
Torf, a thorf, dan orfoleddu,
Heb na diwedd fyth na rhif.

12.—CANU 'R PLANT

Canu mae'r aderyn,
Ar y gangen gu;
Canu mae'r ehedydd,
Yn y nefoedd fry;
Canu mae y gornant,
Loyw yn y pant:
Ond y canu goreu,
Ydyw cytgan canu'r plant.

Cytgan.
Melys gan yr Iesu.
Glywed swn y nant.
Ond melysach ganddo,
Ydyw canu, canu plant.

Canu mae'r aderyn
Alaw felys fwyn,
Am fod ganddo delyn
Fechan yn y llwyn:
Canu mae y gornant
I sirioli'r plant
Canu am Waredwr
Ydyw canu'r plant.

Canwn foliant Iddo
Nes daw'r daith i ben:
Ac mi ganwn eto:
Yn y nefoedd wen;
Peidia canu'r adar,
Peidia canu'r nant;
Canu byth ni pheidia
Ydyw canu'r plant.

Parch. J. J. WILLIAMS.

13.—SANCTUS

Glan geriwbiaid a seraffiaid,
Fyrdd o gylch yr orsedd fry,
Mewn olynol seiniau dibaid,
Canant fawl eu Harglwydd cu;
"Llawn y'w nefoedd o'th ogoniant
Llawn yw'r ddaear, dir a môr;
Rhodder iti fythol foliant,
Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd Iôr!"

Fyth y nef a chwydda'r moliant;
Uwch yr etyb daear fyth—
"Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd!" meddant,
"Duw y lluoedd, Nêr di-lyth!
Llawn yw'r nefoedd o'th ogoniant,
Llawn yw'r ddaear, dir a môr;
Rhodder iti fythol foliant,
Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd Iôr!"

Gyda'r seraff gôr i fyny,
Gyda'r Eglwys lân i lawr,
Uno wnawn fel hyn i ganu
Anthem clod ein Harglwydd mawr:
"Llawn yw'r nefoedd o'th ogoniant,
Llawn yw'r ddaear, dir a môr;
Rhodder iti fythol foliant,
Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd Iôr!"

MANT, c. O.G.O.

14.—HUDDERSFIELD

Duw mawr y rhyfeddodau maith!
Rhyfeddol yw pob rhan o'th waith:
Ond dwyfol ras, mwy rhyfedd yw
Na'th holl weithredoedd o bob rhyw.
Pa dduw sy'n maddau fel Tydi
Yn rhad ein holl bechodau ni?

O! maddau'r holl gamweddau mawr,
Ac arbed euog lwch y llawr:
Tydi yn unig fedd yr hawl,
Ac ni chaiff arall ran o'r mawl.
Pa dduw sy'n maddau fel Tydi
Yn rhad ein holl bechodau ni?

O! boed i'th ras anfeidrol gwiw,
A gwyrth dy gariad mawr, O! Dduw,
Orlenwi'r ddaear faith a'th glod,
Hyd nefoedd fry tra byd yn bod,
Pa dduw sy'n maddau fel Tydi
Yn rhad ein holl bechodau ni?

Dr. D. DAVIES, c. J.R.J. (1805)

Great God of wonders! All Thy ways
Are matchless, godlike, and divine;
But the fair glories of Thy grace
More godlike and unrivalled shine.
Who is a pardoning God like Thee,
Or who has grace so rich and free?

15.—LLWYNBEDW

Iesu, nid oes terfyn arnat,
Mae cyflawnder maith dy ras
Yn fwy helaeth, yn fwy dwfwn,
Canwaith, nag yw 'mhechod cas:
Fyth yn annwyl
Meibion dynion mwy a'th gar.

Mae angylion yn cael bywyd
Yn dy ddwyfol nefol hedd,
Ac yn sugno'u holl bleserau
Oddi wrth olwg ar dy wedd;
Byd o heddwch
Yw cael aros yn dy wydd.

Ti faddeuaist fil o feiau
I'r pechadur gwaetha'i ryw.
Arglwydd, maddau eto i minnau-
Ar faddeuant 'r wyf yn byw,
D'unig haeddiant
Yw 'ngorfoledd i a'm grym.

16.—CWM RHONDDA

Wele'n sefyll rhwng y myrtwydd,
Wrthrych teilwng o fy mryd;
Er o'r braidd yr wy'n adnabod
Ei fod uwchlaw gwrthrychau'r byd
Henffych fore
Caf ei weled heb un llen.

Beth sydd imi mwy a wnelwyf,
Ag eilunod gwael y llawr?
Tystio'r wyf nad yw eu cwmni
I'w gymharu a'm Iesu mawr.
O! am aros!
Yn Ei gariad dyddiau f'oes.

Guide me, O Thou great Jehovah,
Pilgrim through this barren land;
I am weak, but Thou art mighty,
Hold me with Thy powerful hand;
Bread of Heaven!
Feed me now and evermore.

Open Thou the crystal fountain
Whence the healing streams do flow.
Let the fiery cloudy pillar
Lead me all my journey through,
Strong Deliverer!
Be Thou still my strength and shield.

17.—DWYFOR

Iesu, Iesu 'rwyt Ti'n ddigon,
'Rwyt Ti'n llawer mwy na'r byd;
Mwy trysorau sy'n Dy enw
Na thrysorau'r India i gyd;
Oll yn gyfan
Ddaeth i'm meddiant gyda'm Duw.

Y mae gwedd Dy ŵyneb grasol
Yn rhagori llawer iawn,
Ar bob peth a welodd llygad,
Ar hyd ŵyneb daear lawn,
Rhosyn Saron.
Ti yw tegwch nef y nef.

Dyma'r tlawd a gyfoethogwyd,
A'r carcharor wnaed yn rhydd,
Ddoe oedd yn y pydew obry,
Heddiw yma'n canu'n rhydd;
Nid oes gennyf
Ddim ond diolch tra fwy'n byw.

W. Williams, Pantycelyn.

18.—SING THEM OVER AGAIN TO ME

Sing them over again to me,
Wonderful words of life.
Let me more of their beauty see,
Wonderful words of life;
Words of life and beauty
Teach me faith and duty.

Christ, the blessed One, gives to all
Wonderful words of life;
Sinner, list to the loving call,
Wonderful words of life;
All so freely given,
Wooing us to heaven.

Sweetly echo the gospel call,
Wonderful words of life
Offer pardon and peace to all,
Wonderful words of life;
Jesus, only Saviour.
Sanctity for ever.

Chorus:
Beautiful words, wonderful words,
Wonderful words of life;
Beautiful words, wonderful words,
Wonderful words of life!

19.—CYMOD

Caed trefn i faddau pechod
Yn yr Iawn;
Mae iechydwriaeth barod
Yn yr Iawn:
Mae'r ddeddf o dan i choron,
Cyfiawnder yn dweud, Digon!
A'r Tad yn gweiddi, Bodlon!
Yn yr Iawn;
A diolch byth, medd Seion,
Am yr Iawn.

Yn awr hen deulu'r gollfarn,
Llawenhawn;
Mae'n cymorth ar Un cadarn,
Llawenhawn;
Mae galwad heddiw ato,
A bythol fywyd ynddo;
Ni chollir neb a gredo,
Llawenhawn;
Gan lwyr ymroddi iddo,
Llawenhawn.

W.W.S.

20.—BRYNIAU CANAAN

Dal fi, Arglwydd! dal fi ronyn—
Ni raid iti 'nal yn hir;
Mwy sydd eisoes wedi ei deithio
Nag sy'n ol o'r anial dir:
Bryniau Canaan
Ddônt i'r golwg yn y man.

Nid oes yno gofio beiau,
Dim ond llawn faddeuant rhad;
Poenau'r groes, a grym y cariad
A rhinweddau maith y gwaed;
Darfu tristwch;
Daeth llawenydd yn ei le.

Wele'n dyfod ar y cwmwl,
Mawr yw'r enw sy iddo'n awr,
Ar Ei wisg ac ar Ei forddwyd
Ysgrifenwyd ef i lawr!
Haleliwia!
Groesaw, groesaw, addfwyn Oen.

Look upon me, Lord, I pray Thee,
Let Thy Spirit dwell in mine;
Thou hast sought me, Thou hast brought me,
Only Thee to know I pine,
Let me find Thee!
Take my heart, and own me Thine!

Nought I ask for, nought I strive for,
But Thy grace so rich and free;
That Thou givest whom Thou lovest,
And who truly cleave to Thee.
Let me find Thee!
He hath all things who hath Thee.

21.—JESUS BIDS US SHINE

Jesus bids us shine with a clear, pure light.
Like a little candle, burning in the night;
In this world of darkness, we must shine—
You in your small corner, and I in mine.

Jesus bids us shine, first of all for Him,
Well He sees and knows it, if our light is dim,
He looks down from heaven, to see us shine—
You in your small corner, and I in mine.

Jesus bids us shine, then for all around,
Many kinds of darkness in this world abound,
Sin and want and sorrow, so we must shine—
You in your small corner, and I in mine.

22.—BODALWYN

Ai am fy meiau i
Dioddefodd Iesu Mawr,
Pan ddaeth yng ngrym ei gariad Ef
O entrych nef i lawr?

Pan grymodd Iesu ei ben,
Wrth farw yn ein lle,
Agorodd ffordd, pan rwygai'r llen,
I bur drigfannau'r ne'.

Gorchfygodd uffern ddu
Gwnaeth ben y sarff yn friw
O'r carchar caeth y dygir llu,
Trwy ras i deulu Duw.

Far from my heavenly home,
Far from my Father's breast.
Fainting I cry, Blest Spirit! come
And speed me to my rest!'

Upon the willows long
My harp has silent hung:
How should I sing a cheerful song,
Till Thou inspire my tongue?

God of my life, be near,
On Thee my hopes I cast;
O guide me though the desert here,
And bring me home at last!

23.—DIM OND IESU

Dyma gariad fel y moroedd,
Tosturiaethau fel y lli!
Twysog bywyd pur yn marw,
Marw i brynu'n bywyd ni!
Pwy all beidio cofio am dano?
Pwy all beidio â threathu'i glod?
Dyma gariad nad a'n angof
Tra bo'r nefoedd wen yn bod!

Ar Galfaria yr ymrwygodd
Holl ffynhonnau'r dyfnder mawr—
Torrodd holl argaeau'r nefoedd
Oedd yn gyfain hyd yn awr;
Gras a chariad megys dilyw
Yn ymdywallt yma 'nghyd
A chyfiawnder pur a heddwch
Yn cusanu euog fyd.

24.—PWYSO AR EI FRAICH

O rho dy bwys ar freichiau'r Iesu
Fe'th gynnal ymlaen, fe'th gynnal ymlaen,
Dy galon tra'n ymddiried ynddo
A leinw Ef a chân.

Cytgan:

Pwysa ar Ei fraith, cred Ei gariad mwyn,
Pwysa ar Ei fraich, arni cei dy ddwyn,
Pwysa are Ei fraich, O mae nefol swyn
Wrth bwyso ar fraich dy Dduw.

O rho dy bwys ar freichiau'r Iesu,
D'ofalon i gyd, d'ofalon i gyd,
A'th freichiau trymion dod ar Iesu,
Mae'n cario beichiau'r byd.

Cytgan

O rho dy bwys ar freichiau'r Iesu,
Dy garu y mae, dy garu y mae,
Nid yw Ei galon byth yn oeri,
Na'i lygaid yn trymhau.

Cytgan:

Just lean upon the arms of Jesus,
He'll help you along, He'll help you along.
If you will trust His love, unfailing,
He'll fill your heart with song.

Chorus:

Lean on His arms, trusting in His love,
Lean on His arms, all His mercies prove,
Lean on His arms, looking home above,
Just lean on the Saviour's arms.

Just lean upon the arms of Jesus,
Oh, bring every care, bring every care,
The burden that has seem'd so heavy,
Take to the Lord in prayer.

Chorus

Just lean upon the arms of Jesus,
Then leave all to Him, leave all to Him,
His heart is full of love and mercy,
His eyes are never dim.

Chorus

25.—BRYN CALFARIA

Cymer, Iesu, fi fel 'r ydwyf,
Fyth ni allaf fod yn well;
D'allu Di a'm gwna yn agos
F'wyllys i yw mynd ymhell:
Yn dy glwyfau
Byddai'n unig fyth yn iach.

Mi ddiffygiais deithio'r crastir
Dyrys anial wrthyf f'hun;
Ac ni fethais a choncwerio,
O'm gelynion lleiaf, un;
Mae dy enw
'N abl i beri i'r cryfaf ffoi.

Gwaed dy groes sy'n codi i fyny
'R eiddil yn goncwerwr mawr;
Gwaed dy groes sydd yn darostwng
Cewri cedyrn fyrdd i lawr;
Gad im deimlo
Awel o Galfaria fryn.

26.—DEEMSTER

Mae Duw yn maddau a glanhau,
Yn angau'r Oen a laddwyd,
A dyma waith efengyl gref,
Adseinio'r llef "Gorphenwyd!"

I'r gwan gan Satan lawer gwaith,
Colliadau'r daith edliwiwyd;
Ond cael dihangfa lawer tro
Wrth gofio'r gair, "Gorphenwyd!"

Troes cysgod angeu'n foreu ddydd
Ei 'stormydd a ostegwyd,
Wrth gofio, yn yr oriau blin,
Am rin y gair "Gorphenwyd!"

Daw gweiniaid Seion uwchlaw poen,
I wydd yr Oen a laddwyd:
Ar ben eu taith cant hwythau'n wir,
Gydwaeddi'r gair "Gorphenwyd!"

D. Jones (Treborth).

27.—TÔN Y BOTEL

Yn y dyfroedd mawr a'r tonnau,
Nid oes neb a ddeil fy mhen,
Ond fy annwyl Briod Iesu
A fu farw ar y pren.

Cyfaill yw yn afon angau:
Ddeil fy mhen i uwch y don
Golwg arno wna i mi ganu,
Yn yr afon ddofon hon.

O what folly! O what madness!
That my thought should go astray,
After toys and empty pleasures,
Pleasures only for a day.

This vain world with all its trifles,
Very soon will be no more.
There's no object worth my loving,
Save the God whom I adore.

28.—PEN-YR-YRFA

O! Cenwch fawl i'r Arglwydd.
Y ddaear fawr i gyd,
Ac am ei iechydwriaeth
Moliannwch Ef o hyd;
Mynegwch ei ogoniant—
Tra dyrchafedig yw;
Mae'n ben goruwch y duwiau,
Mae'n Arglwydd dynol ryw.

Moliannwn Di, O! Arglwydd,
Wrth feddwl am dy ras
Yn trefnu ffordd i'n gwared
O rwymau pechod cas;
Wrth feddwl amy y gwynfyd
Sydd yna ger dy fron
I bawb o'r gwaredigion
'N ol gado'r ddaear hon.

If I, a weary pilgrim,
The journey's end shall reach,
My joy, a song of wonder,
And language new will teach,
In long, loud shouts of victory,
I'll chant redeeming grace,
All fear gone by for ever.
That I a foe must face.

Stand up! stand up for Jesus,
Ye soldiers of the Cross.
Lift high His royal banner,
It must not suffer loss:
From victory unto victory
His army shall He lead,
Till every foe is vanquished,
And Christ is Lord indeed.

Amen.

29.—MOAB

Ar lan Iorddononen ddofn
'Rwy'n oedi'n nychlyd,
Mewn blys mynd trwy ac ofn
Ei stormydd enbyd;
O na bai modd i mi
Osgoi ei hymchwydd hi
A hedfan uwch ei lli'
I'r Ganaan hyfryd.

Wrth gofio grym y dŵr,
A'i thonnog genlli',
A'r mynych rymus ŵr
A suddodd ynddi,
Mae braw ar f'enaid gwan
Mai boddi fydd fy rhan
Cyn cyrraedd tawel lan
Bro y goleuni.

Ond pan rwy'n gweled draw
Ar fynydd Seion,
Yn iach, heb boen, na braw,
Fy hen gyfeillion,
Paham yr ofnaf mwy
Y Duw a'u daliodd hwy
A'm dyga innau drwy
Ei dyfroedd dyfnion.

Amen.

Parch. E. Evans (Ieuan Glan Geirionnydd).

30.—CALON LÂN

Nid wy'n gofyn bywyd moethus,
Aur y byd na'i berlau mân;
Gofyn 'r wyf am galon hapus.
Calon onest, calon lân.

Cytgan:
Calon lân yn llawn daioni,
Tecach yw na'r lili dlos,
'D oes ond calon lân all ganu—
Canu'r dydd a chanu'r nos.

Pe dymunwn olud bydol,
Chwim adenydd iddo sydd:
Golud calon lân rinweddol
Yn dwyn bythol elw fydd.

Calon lân, etc.

Hwyr a bore fy nymuniad
Esgyn ar adenydd cân—
Ar i Dduw, er mwyn fy Ngheidwad,
Roddi imi galon lân.

Calon lân, etc.

D J.A.

31.—JEWELS

When He cometh, when He cometh,
To make up His jewels,
All His jewels, precious jewels,
His loved and His own.

Chorus:
Like the stars of the morning,
His bright crown adorning,
They shall shine in their beauty,
Bright gems for His crown.

He will gather, He will gather,
The gems for His kingdom;
All the pure ones, all the bright ones,
His love and His own.

Little children, little children,
Who love their Redeemer,
Are the jewels, precious jewels,
His love and His own.
Rev. W. O. CUSHING

32.—ABERYSTWYTH

Iesu, Cyfaill f'enaid cu,
I Dy fynwes gad im ffoi,
Tra bo'r dyfroedd o bob tu,
A'r tymhestloedd yn crynhoi;
Cudd fi, O fy Mhrynwr, cudd,
Nes êl heibio'r storom gref;
Yn arweinydd i mi bydd
Nes im' ddod i deyrnas nef.

Gras sydd ynot fel y môr,
Gras i guddio fy holl fai:
Boed i'w ffrydiau, Arglwydd Iôr,
Oddiwrth bechod fy nglanhau;
Ffynnon bywyd f'enaid gwiw,
Rydd im' gysur ar fy nhaith—
Llonna f'ysbryd tra bwyf byw,
Tardd i dragwyddoldeb maith!
C. WESLEY.
(cyf. o'r Geirgrawn, 1796, n).

Jesu, Lover of my soul,
Let me to Thy bosom fly,
While the gathering waters roll,
While the tempest still is high;
Hide me, O my Saviour, hide,
Till the storm of life is past;
Safe into the haven guide,
O receive my soul at last.

Plenteous grace with Thee is found,
Grace to cleanse from every sin;
Let the healing streams abound;
Make and keep me pure within;
Thou of Life the Fountain art,
Freely let me take of Thee;
Spring Thou up within my heart,
Rise to all eternity.

33.—LEAD KINDLY LIGHT

Lead, kindly Light, amid the encircling gloom,
Lead Thou me on;
The night is dark, and I am far from home,
Lead Thou me on;
Keep Thou my feet, I do not ask to see
The distant scene: one step enough for me.

So long Thy power hath blest me, sure it still
Will lead me on,
O'er moor and fen, o'er crag and torrent, till
The night is gone.
And with the morn those angel faces smile,
Which I have loved long since, and lost awhile.

34.—ABIDE WITH ME

Trig gyda mi, fy Nuw, mae'r dydd yn ffoi,
Cysgodau'r hwyr o'm hamgylch sy'n crynhoi,
Diflanna nerth y ddaear hon, a'i bri,
Cynorthwy'r gwan, O aros gyda mi.

Abide with me, fast falls the eventide,
The darkness deepens, Lord with me abide,
When other helpers fail, and comforts flee,
Help of the helpless, O abide with me.

Hold Thou Thy Cross before my closing eyes,
Shine through the gloom and point me to the skies,
Heaven's morning breaks and earth's vain shadows flee,
In life, in death, O Lord, abide with me.

35.—COUNT YOUR BLESSINGS

Pan ar fordaith bywyd, ac o don i don,
Pan yn ofni suddo'n fynych bydd dy fron
Cyfrif y bendithion bob yn un ac un,
Synnu wnei at gymaint a wnaeth Duw i ddyn.

Cytgan:
Cyfrif y bendithion, un ac un
Cyfrif gymaint a wnaeth Duw i ddyn,
Y bendithion cyfrif hwynt bob un.
Gwel a chyfrif gymaint a wnaeth Duw i ddyn.

A yw baich gofalon bywyd, ddaw i'th ran,
Gyda phwysau'r groes yn llethu d'ysbryd gwan?
Cyfrif y bendithion, a rydd nerth i'r daith,
Yn lle cŵyno, canu mwy a fydd dy waith.

Cytgan:

When upon life's billows you are tempest tossed,
When you are discouraged, thinking all is lost,
Count your many blessings, name them one by one,
And it will surprise you what the Lord hath done.

Chorus:
Count your blessings, name them one by one,
Count your blessings, see what God hath done!
Count your many blessings, name them one by one;
And it will surprise you what the Lord hath done.

36.—TREWEN

Mi wn fod fy Mhrynwr yn fyw
A'm prynodd a thaliad mor ddrud;
Fe saif ar y ddaear, gwir yw,
Yn niwedd holl oesoedd y byd;
Er ised, er gwaeled fy ngwedd,
Teyrnasau mae 'Mhrynwr a 'Mrawd;
Ac er fy malurio'n y bedd
Ca'i weled Ef eto'n fy nghnawd.

Boed arno fy ngolwg bob dydd,
A'i aberth anfeidrol ei werth;
Gwir Awdur, Perffeithydd y ffydd,
Fe'm cynnal ar lwybrau blin serth;
Fy enaid, ymestyn ymlaen,
Na orffwys nes cyrraedd y tir—
Y Ganaan dragwyddol ei chan,
Y Saboth hyfrydol yn wir.
Amen.

37.—RHOSYMEDRE

O nefol addfwyn Oen,
Sy'n llawer gwell na'r byd!
Mae lluoedd maith y nef
Yn rhedeg arno'u bryd;
Mae'i ddawn a'i ras a'i gariad drud
Yn llanw'r nef yn llanw'r byd.

Ymgrymed pawb i lawr
I enw'r addfwyn Oen;
Yr enw mwyaf mawr
Erioed a glywyd son;
Y clod, y mawl, y parch a'r bri
Fo byth i enw'n Harglwydd ni.
Amen.

38.—RACHIE

I bob un sydd ffyddlon
Dan Ei faner Ef,
Mae gan Iesu goron
Fry yn nheyrnas nef
Lluoedd Duw a Satan
Sydd yn cwrdd yn awr
Mae gan blant eu cyfran
Yn y rhyfel mawr.

Cytgan:
I bob un sydd ffyddlon
Dan Ei faner Ef,
Mae gan Iesu goron
Fry yn nheyrnas nef.

I bob un sy'n ffyddlon

Medd'dod fel Goliath
Heria ddyn a Duw;
Myrdd a myrdd garchara,
Gan mor feiddgar yw;
Brodyr a chwiorydd
Sy'n ei gastell prudd
Rhaid yw chwalu'i geyrydd,
Rhaid eu cael yn rhydd.

I bob un sydd ffyddlon

Awn i gwrdd y gelyn,
Bawb ag arfau glan;
Uffern sydd i'n herbyn
A'i phicellau tan,
Gwasgwn yn y rhengau,
Ac edrychwn fry
Concrwr byd ac angau
Acw sydd o'n tu!
Amen.

39.—Y DELYN AUR

Dechrau canu, dechrau canmol,
Ymhen mil o oesoedd maith,
Iesu, bydd y pererinion,
Hyfryd draw ar ben eu taith:
Ni bydd diwedd
Byth ar swn y delyn aur.

Nid oes yno ddiwedd canu,
Nid oes yno ddiwedd clod,
Nid oes yno ddiwedd cofio,
Pob cystuddiau fu erioed;
Byth ni dderfydd
Canmol Duw yn Nhy fy Nhad.
Amen.

40.—DIADEM

Cyduned y nefolaidd gor,
A llwythau dynolryw,
I ganu'n llon a llafar lef,
Mai Cariad ydyw Duw.

Dwyn rhyfedd waith Ei ras ymlaen,
Mewn calon ddrwg ei lliw,
A ddengys drwy'r eglwysi oll—
Mai Cariad ydyw Duw.

All hail the power of Jesu's Name!
Let angels prostrate fall
Bring forth the royal diadem,
To crown Him Lord of all.

41.—AURELIA

The Church's one foundation
Is Jesus Christ her Lord;
She is His new creation
By water and the word;
From heaven He came and sought her
To be His holy Bride;
With His own blood He bought her
And for her life He died.

'Mid toil and tribulation
And tumult of the war,
She awaits the consummation
Of peace for evermore;
Till with the vision glorious
Her longing eyes are blest,
And the great Church victorious
Shall be the Church at rest.

42.—ROCKINGHAM

When I survey the wondrous cross
On which the Prince of glory died,
My richest gain I count but loss,
And pour contempt on all my pride.

Forbid it, Lord, that I should boast,
Save in the death of Christ my God;
All the vain things that charm me most,
I sacrifice them to His blood.

See from His head, His hands, His feet,
Sorrow and love flow mingled down;
Did e'er such love and sorrow meet,
Or thorns compose so rich a crown?

Were the whole realm of nature mine,
That were a present far too small;
Love so amazing, so divine,
Demands my soul, my life, my all!
Amen.

43.—WHAT A FRIEND

What a friend we have in Jesus,
All our sins and griefs to bear
What a privilege to carry
Everything to God in prayer.

Oh, what peace we often forfeit,
Oh, what needless pain we bear,
All because we do not carry
Everything to God in prayer.

Are we weak and heavy laden,
Cumbered with a load of care?
Precious Saviour, still our refuge,
Take it to the Lord in prayer.

Do thy friends despise, forsake thee
Take it to the Lord in prayer;
In His arms, He'll take and shield thee,
Thou wilt find a solace there.

44.—RHYS

Rho im yr hedd, na wyr y byd amdano,
Y nefol hedd a ddaeth trwy ddwyfol loes;
Pan fyddo'r don ar f'enaid gwan yn curo,
Mae'n dawel gyda'r Iesu wrth y groes.

O! dyro'r hedd, na all y stormydd garwaf
Ei flinio byth, na chwerwi ei fwynhad;
Pan fyddo'r enaid, ar y noson dduaf,
Yn gwneud ei nyth ym mynwes Duw ein Tad.

Rho brofi'r hedd a wna in weithio'n dawel
Yng ngwaith y nef, dan siomedigaeth flin;
Heb ofni dim, ond beunydd yn ddiogel
Yn ymyl Duw, er garwed fyddo'r hin.

O! am yr hedd sy'n llifo megis afon
Trwy ddinas Duw dan gangau'r bywiol bren;
Yr hedd sy'n llenwi bywyd yr angylion;
Yr hedd fydd inni'n nefoedd byth.
Amen.

45.—BEULAH LAND

I've reach'd the land of corn and wine,
And all its riches freely mine,
Here shines undimmed one blissful day,
For all my night has pass'd away!

Chorus:
O Beulah Land! sweet Beulah Land!
As on thy highest mount I stand,
I look away across the sea,
Where mansions are prepar'd for me!
And view the shining glory shore;
My heav'n, my home for ever-more!

My Saviour comes and walks with me,
And sweet communion here have we;
He gently leads me by His hand,
For this is Heaven's border land.

A sweet perfume upon the breeze
Is borne from ever vernal trees;
And flow'rs that, never fading, grow
Where streams of life for ever flow.

The zephyrs seem to flow to me
Sweet sounds of heaven's melody,
As angels with the white-robed throng
Join in the sweet redemption song.

46.—NAVARRE

Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen,
Cyn gosod haul, na lloer, na ser uwchben
Fe drefnwyd ffordd yn nghyngor Tri yn Un
I achub gwael, golledig, euog ddyn.

Trysorwyd gras, ryw annherfynol stor,
Yn Iesu Grist cyn rhoddi deddf i'r mor;
A rhedeg wnaeth bendithion arfaeth ddrud,
Fel afon gref lifeiriol dros y byd.

Mae'r utgorn mawr yn seinio'n awr i ni
Ollyngdod llawn trwy'r Iawn ar Galfari;
Mawl ym mhob iaith trwy'r ddaear faith a fydd,
Am angau'r groes, a'r gwaed a'n rhoes yn rhydd.

47.—LLANFAIR

Y mae'r dyddiau'n dod i ben—
Dyddiau hyfryd,
Y dyrchefir Brenin Nen
Dros y hollfyd;
Fe a dwyfol angau drud
Pen Calfaria,
Trwy ardaloedd pella'r byd;
Haleliwia.

Fe bregethir Iesu a'i ras,
Mewn awdurdod,
Yn yr India eang fras
Yn ddiddarfod;
Fe a swn yr utgorn clir
Hyd yr eitha'
I'r gorllewin anial dir
Haleliwia.

48.—ARFON

Dal fi'n agos at yr Iesu,
Er i hyn fod dan y groes;
Tra fwy'n byw ym myd y pechu
Canlyn dani bura f'oes;
Os daw gofid a thywyllwch
Rho im argyhoeddiad llwyr—
Wedi'r nos a'r loes a'r trallod,
Bydd goleuni yn yr hwyr.

Tywys Di fi i'r dyfodol,
Er na welaf fi ond cam;
Cariad Duw fydd eto'n arwain,
Cariad mwy na chariad mam,
Mae Calfaria'n profi digon,
Saint ac engyl byth a'i gwyr;
Er i'r groes fod yn y llwybyr,
Bydd goleuni yn yr hwyr.

49.—NOTHING BUT THE BLOOD OF JESUS

What can wash away my stain?
Nothing but the blood of Jesus!
What can make me whole again?
Nothing but the blood of Jesus!

Chorus:
Oh, precious is the flow,
That makes me white as snow!
No other fount I know,
Nothing but the blood of Jesus!

For my cleansing this I see
Nothing but the blood of Jesus!
For my pardon this my plea—
Nothing but the blood of Jesus!

Nothing can for sin atone—
Nothing but the blood of Jesus!
Nought of good that I have done—
Nothing but the blood of Jesus!

This is all my hope and peace—
Nothing but the blood of Jesus!
This is all my righteousness—
Nothing but the blood of Jesus!

50.—NOW THE DAY IS OVER

Now the day is over,
Night is drawing nigh,
Shadows of the evening
Steal across the sky.

Through the long night watches
May Thine angels spread
Their white wings above me,
Watching round my head.

When the morning wakens,
Then may I arise
Pure, and fresh, and sinless,
In Thy holy eyes.

Glory to the Father,
Glory to the Son,
And to Thee, blest Spirit,
Whilst all ages run.

51.—MAE'N FY NGHARU

Hoff yw'r Iesu o blant bychain,
Llawn o gariad ydyw Ef.,
Mae yn gwylio drostynt beunydd
Ar Ei orsedd yn y Nef.

Cytgan:
Mae'n fy ngharu, 'rwyf yn gwybod.
Mae Ei eiddo byth wyf fi,
Mae'n fy ngharu,
Diolch iddo! Prynodd fi ar Galfari.

Os gofynnwch pam 'rwyn hapus,
Marw wnaeth Ef drosof i—
Ac fe ddywed yn y Beibl:
"Dewch blant bychain ataf Fi."

Cytgan:

Gwybod wyf y gwrendy'r Iesu
Weddi plant o Orsedd Nef,
Deuch, deuwch oll dan ganu
Gyda'n gilydd ato Ef.

Cytgan:

I will sing the wondrous story
Of the Christ who died for me.
How He left His home in glory,
For the Cross on Calvary.

Cytgan:

Yes, I'll sing the wondrous story
Of the Christ who died for me—
Sing it with the saints in glory,
Gathered by the crystal sea.

Cytgan:

I was lost, but Jesus found me—
Found the sheep that went astray ;
Raised me up and gently led me
Back into the narrow way.

52.—WE'RE MARCHING TO ZION

Come, ye that love the Lord,
And let your joys be known ;
Join in a song with sweet accord,
Join in a song with sweet accord,
And thus surround the throne.
And thus surrodnd the throne.

Chorus:
We're marching to Zion,
Beautiful, beautiful Zion ;
We're marching upward to Zion,
The beautiful city of God.

Let those refuse to sing
Who never knew our God;
But children of the heavenly King,
But children of the heavenly King,
Must speak their joys abroad,
Must speak their joys abroad.

Chorus:

Then let our songs abound,
And every tear be dry;
We're marching through Immanuel's ground,
We're marching through Immanuel's ground,
To fairer worlds on high,
To fairer worlds on high.

Chorus:

53.—BLESSED ASSURANCE

Blessed assurance—Jesus is mine
Oh, what a foretaste of glory divine!
Heir of salvation, purchase of God;
Born of His Spirit, washed in His blood.

Chorus:
This is my story, this is my song,
Praising my Saviour all the day long;
This is my story, this is my song,
Praising my Saviour all the day long.

Perfect submission, perfect delight,
Visions of rapture burst on my sight;
Angels descending, bring from above
Echoes of mercy, whispers of love.

Perfect submission, all is at rest,
I in my Saviour am happy and blest;
Watching and waiting, looking above,
Filled with His goodness, lost in His love.

54.—ST. BEES

Take my life and let it be
Consecrated, Lord, to Thee:
Take my moments and my days;
Let them flow in ceaseless praise.

Take my voice, and let me sing
Always, only, for my King;
Take my lips, and let them be
Filled with messages from Thee.

Take my will, and make it Thine,
It shall be no longer mine,
Take my heart—it is Thine own;
It shall be Thy Royal Throne.

Take my love; my Lord I pour
At thy feet its treasure store;
Take myself and I will be
Ever, only, all for Thee.

55.—IN MEMORIAM

Arglwydd Iesu, arwain f'enaid
  At y Graig sydd uwch na mi—
Craig safadwy mewn tymhestloedd,
  Craig a ddeil yng ngrym y lli;
Llechu wnaf yng Nghraig yr Oesoedd,
  Deued dilyw, deued tan;
A phan chwalo'r greadigaeth,
  Craig yr Oesoedd fydd fy nghan.

Pan fo creigiau'r byd yn rhwygo
  Yn rhyferthwy'r farn a ddaw,
Stormydd creulawn yno'n curo,
  Cedyrn fyrdd o'm cylch mewn braw,
Craig yr Oesoedd ddeil pryd hynny,
  Yn y dyfroedd, yn y tan;
Draw ar gefnfor tragwyddoldeb,
  Craig yr Oesoedd fydd fy nghan.

56.—BRYN MYRDDIN

Mawr oedd Crist yn nhragwyddoldeb,
  Mawr yn gwisgo natur dyn;
Mawr yn marw ar Galfaria,
  Mawr yn maeddu angau'i hun;
Hynod fawr yw yn awr,
Brenin nef a daear lawr. Ti. L.

Mawr oedd Iesu yn y arfaeth,
  Mawr yn y cyfamod hedd;
Mawr ym Methlem a Chalfaria,
  Mawr yn dod i'r lan o'r bedd;
Mawr iawn fydd Ef ryw ddydd
Pan ddatguddir pethau cudd.
An.

Mawr yw Iesu yn ei Berson;
  Mawr fel Duw, a mawr fel dyn;
Mawr ei degwch a'i hawddgarwch,
  Gwyn a gwridog, teg ei lun:
Mawr yw Ef yn y nef
Ar ei orsedd gadarn gref.—Ti. L.

57.—CAERSALEM

O ganu bendigedig
  Fydd canu'r dydd a ddaw,
Pan una'r holl gantorion
  Yng nghor y Wynfa draw,
Bydd engyl y gogoniant
  Mewn syndod oll i gyd,
Pan dery'r cor undebol
  Yr anthem fawr ei hyd.

Cytgan:
  O ganu bendigedig,
    Heb ddiwedd byth i'r gan,
  Fydd canu teulu'r cadw
    Yng nghor Caersalem lan.
    Heb ddiwedd byth i'r gan,
  Bydd canu bendigedig
    Yng nghor Caersalem lan.

Ar fryniau anfarwoldeb,
  Ynghanol mor o hedd,
Cawn ganu heb ddim diwedd,
  Yn hyfryd iawn ein gwedd;
O Iesu bendigedig,
  Tywysog llawr a nen,
Pa bryd y cawn ni ddyfod
  I'r cor tu hwnt i'r llen?

  O ganu bendigedig,

58.—CLEVELAND

Mi wn fod fy Mhrynwr yn fyw,
  A'm prynodd a thaliad mor ddrud;
Fe saif ar y ddaear, gwir yw,
  Yn niwedd holl oesoedd y byd;
Er ised, er gwaeled fy ngwedd,
  Teyrnasu mae 'Mhrynwr a'm Brawd;
Ac er fy malurio'n y bedd,
  Ca'i weled Ef allan o'm cnawd.

Wel, arno bo 'ngolwg bob dydd,
  A'i daliad anfeidrol o werth;
Gwir Awdwr, Perffeithydd ein ffydd,
  Fe'm cynnal ar lwybrau blin, serth;
Fy enaid, ymestyn ymlaen,
  Na orffwys nes cyrraedd y tir,
Y Ganaan dragwyddol ei chan,
  Y Sabbath hyfrydol yn wir.